

Šifra predmeta: ACC402	Naziv predmeta:RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA II		
Nivo: II ciklus studija	Godina: II	Semestar: III	Broj ECTS kredita:6
Status: izborni			Ukupan broj sati:30
1. CILJ PREDMETA	Globalni program predmeta Računovodstvo neprofitnih organizacija obrađuje problematiku računovodstva neprofitnih organizacija. Računovodstveni okvir za neprofitne organizacije se u posljednjih nekoliko godina značajno izmjenio. Donesen je zakon o računovodstvu i reviziji kojeg ove organizacije su obavezne primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja koja je dosta složena materija za male organizacije kakva je većina neprofitnih organizacija. Donesen je novi kontni plan a još uvijek ne postoje minimalna uputstva za primjenu istog. Poradi specifičnosti tog izvještavanja u usporedbi sa izvještavanjem pravnih osoba koje su osnovane sa ciljem ostvarivanja dobiti t.j.profitu , studenti će se upoznati sa temeljnim obilježjima računovodstva ,finansijskog izvještavanja i revizije neprofitnih organizacija.		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1.Neprofitne organizacije vrste karakteristike i njihove specifičnosti 2.Zakonski okvir osnivanja i rada neprofitnih organizacija 3Računovodstveno planiranje u neprofitnim organizacijama 4.Računovodstveni okvir za neprofitne organizacije 5.Primjena kontnog plana 6.Finansijski izvještaji neprofitnih organizacija i njihove specifičnosti 7.Nadzor i revizija neprofitnih organizacija		
1.2. Rezultati učenja	Nakon položenog predmeta Računovodstvo neprofitnih organizacija II ,studenti će moći da : 1.Koriste stečena znanja i vještine za potrebe uspostavljanja funkcije upravljačke kontrole (management control) sa ciljem povezivanja aktivnosti planiranja i kontrole na svim nivoima upravljanja; 2.Evidentirati transakcije na osnovu kontnog plana i fondovskog računovodstva; 3.Koriste stečena znanja i vještine za potrebe izrade i prezentacije finansijskih izvještaja.		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
Opis aktivnosti (%)			
2.1. Način izvođenja nastave	1. predavanje 2. diskusije 3. prezentacije	1.80% 2.10% 3.10%.	
Učešće u ocjeni (%)			
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. prvi parcijalni ispit 2. finalni ispit	1. 50 % (50 bodova) 2. 50 % (50 bodova)	
3. LITERATURA	1. Mehmed dr.sc. Jahić i grupa autora:Računovodstvo budžetskih korisnika i nevladinih organizacija (u pripremi). 2. Habek dr.sc. Mladen (redakcija) :Računovodstvo neprofitnih organizacija ,II dopunjena naklada. Računovodstvo, revizija i finansije,Zagreb,1997. 3. Vesna dr.sc.Vašiček i grupa autora:Računovodstvo neprofitnih organizacija(II izmijenjeno i dopunjeno izdanje).Hrvatska zajednica računovođa i finansijskih djelatnika,Zagreb,2000. 4. Paul. M. Fisher,William.J.Taylor : Advanced Accounting, South – Western College Publishing , Cincinnati, Ohio,1995. 5. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde (MRS). Mostar Savez računovođa revizora i finansijskih radnika F BiH 2006. (prevod) 6. Međunarodni revizijski standardi. Hrvatska udruga revizora.Zagreb. 1999.(prevod)		